

474(2)

Hananwa custom (Agriculture, folktales,

K34/71

1

D-2 b

Diet etc) (various small items of informa-

J. Sono

✓  
20

(Rev.)

Dinaledi.

Hananwa custom (agriculture, folktales, diet etc)

Le rena batho ba baso re bitša dinaledi ka maina a mantši  
e lego a:-

Senakana, yôna ke naledi ya go tliša phefô, e sepela thokô  
ga mo go sepelago naka. Ké naledi ya go phadima ka maatla.

Naka ké ye e ragago mariga ka May ya go raga ka go tonya go gôlô.

Maakgala le yôna e tha le go tonya gomme ya omiša merôgô,  
gomme yôna e ragakwedi ka morago ga naka, e fêla le ge dinaka  
tše di raga, ké dinaledi di phela di le gôna, e fela di no  
ba le sebaka sa go raga.

Selemela ké dinaledi tše di šupago di tla marêga ka go latêlelana  
ga tšona. Gomme selemo di swana le tše dingwê.

2 Naledi ya Maša go-ba Mašapulane yôna e tšwa ge bo yo sa, e  
bontšha go re boselô, yôna e sepela leêtông la ngwadi.

Kgôpêdi go-ba kgopêtšana yôna e tšwa ka pela ge letšatši le  
sa tšo subêla, lebaka la ge go lewa tša mantšiboya, ke ka  
baka le ba rego e a kgopêla.

Motlathekwanne e sepela ka thokô ya leboya.

Molalatladi tšôna ké dinaledi tše dintši tša go bonala godimo  
ga dihlogô.

Sefapanô tšôna di dira sefapa ka thokô ya Borwa bja bosubela.


Dithutlwâ di bonala thokô ya borwa.

Kikolobê ga re tsebe ga botse mo di dulagô gôna.

Dikolobe xa re tsebe xabotse mo di dulaxo xona.

3

Lexodimo.



—, — phutshane thaka ya Maratwa, o hweditse tsebo ye a lexo nakkatho.

4

Nkano.

Kana xelano; ba re e ile e le monna a nyetse basadi ba babedi, byale a rata mosadi e monyane xo feta yo moxolo.

Monna yo bophelo bya xaxwe e be e le xo tsoma le xo rea dikxaka. Xomme xe a bolaile a fela a di isa ka lapeng la yo monyane xore a mo apeele tsona xomme xe a bona mosadi yo a monyane a re xo monna wa xaxwe "Xa ke je dikxaka". Xomme monna yo a fela a di isa ka xo o monyane lex e a sa je nama ya dikxaka. Xomme mosadi yo o monyane a fele a re xe a di apeile a di je xomme a botse monna ma xaxwe xore di hutswitswe ke mosadi yo moxolo. Monna yo a fela a elwa le mosadi e moxolo a re o hutswa dikxaka.

5

Bohlats'e be e le xore e monyane xa a je dikxaka.

Xomme ka xore mosadi e moxolo a xana monna a loxa maano a xo swara lekxodu la xo utswa dikxaka, xomme yena a bitsa ngaka yona

## Nkan&amp;

Bjx Bohlatse e be e le gore e monyane ga a je dikgaka. Gomme ka gore mosadi e mogolo a gana, monna a loga maan& a go swara legodu la go utswa dikgaka, gomme yena a bit&a ngaka, y&na ga e fihla ya re ka gore ka mo lapeng le barar&, e swanet&e go ba e mongw&e wa basadi. Gomme a ba t&sea a ba i&a nokeng, y&na o be logil&e lenti, k&e mo a le kgokil&e go putla noka ya meetse a mant&si gomme a re basadi ba swanet&e go nyoga ka l&na, yo a utwit&ego dikgaka o tlo wela ka meetseng.

Gomme monna wa basasi ba a re "Go swanet&e gore go nyog&e yo mogolo pele". Mosadi e mongwe le e mongwe o be a swanet&e go opela ko&a a re "Yo a lleg&e dikgaka t&a monna a wele, Ho-ho ntata, Ho-ho ntata kgaowa, Kgaowa re go b&n&e Ho-ho ntata, Ho-ho ntata kgaowa". Mosadi e mogolo a thoma go nyoga a nt&e a epela ko&a, gomme a nyoga botse. Bjale ga thoma yo monyane go nyoga gomme y&na a re a sa re "Yo a lleg&e kgaka t&a monna a wele", ke ge a wela. Bont&si bja batho bja t&shoga taba e. Monna yo a f&ela a dut&si ka khut&so le mosadi e mogolo.

Go ile go nkan&. Go ile e le monna a t&sero mosadi gomme a dula le mmago mosadi wa gagw&. Ka t&sat&si le lengw&e ba t&sea le&t& kamoka, gomme ba fihla nokeng, ba hwet&sa noka e tlet&e, monna y&na a kg&na go nyoga, bjale a b&y a tla a nyos&a mosadi wa gagw&, ke mo mokgek&l& a belaet&ego, a re ga a nhlompi, gomme monna a b&y a t&sea mokg&k&l&., Mokg&k&l& a re o a nnyat&sa, gomme ge ba fihla gare ga noka mokg&k&l& a t&shela monna ka meetse, gomme monna a f&t&ga kgok&n&e.

Batho ba thoma go tshega monna; ke ge monna a thoma go op&la, a re:- "A se nna kgokong, ke se boledi, ke dielwe ke mma a ntia ka meetse, ka ba kgokong". Gomme mokg&k&l& a ya a dula le ngwana wa gagwe.

Nonwane.

E ile e nkano. E ile e le bananyana ba ba hlano ba ya ditlwetlweng, ngwanenyana o tee mmagwe a mo fa tholodi a re: tholodi é se se go tshwenyagô tseleng o se šupê ka yôna.

Ke gôna ba sepele leëtô ba robala tseleng. Ba re ge ba robetše, ba bangwê ba tshwenya ke dilô. Gomme yêna tša seke tša motshwenya. Ba tsoga gosasa ba sepela ge letšatši le le dihlogong tša bôna, ba fihla ditlwetlweng. Ba kga ditlwetlwa ba tlatša dithfêlô tša bôná. Gomme ba thoma go bapala, ge letšatši le dikêla ba tloga ba re: ba ya gae. Mosetsana yô Modiedie a lebala tholodi elá, ge ba lebile gae bo'mago bôná ba tšwa go ba hlakanetša. Gomme Modiedie ya ba gona a gopolago tholodi. A gona go e lata a e z hwetša mo ba beng ba bapala. Gomme a hlakana le Mmutla. Momutla wa re: Modiedie o tšwa kae? Modiedie a re: Ke Modiedie! motšwa-sebakeng! Ke lebetše tholodi yaka! tholodi! Ke ge a thoma go opêla a re:- Ke "Modiedie! motšwa Sebakeng! tholo" "Ke lebetše tholodi yaka tholo" "Tholodi yaka seêpa baloi tholo" "Nka go šupa ka yona o ka hwa tholo" mmutla wa re:- "Mabšiš ga ke je" Modiedie a re: "O ile tholo" Mmutla wa re: "Letšatši o ka se le bônê" Modiedie a re: "O ina tholo" Mmutla wa re: "Bagešo nka se ba bonê" Modiedie a re "O ina tholo" Mmutla: "Nko šupe re bonê" Modiedie a šupa wa hwa. A hlakana le pudi, le Tau, le Phiri, le Phukubje le phofu ka moka a di šupa tša hwa, gomme a hlakana le Ryenosarose ya re: Modiedie o tšwa kae? O ile a sa re "Ke Modiedie" Ya mmotšiša ye re "O tšwa kae? A fela a re "Ke Modiedie" Ya ba ya bolaya Modiedie". "Seo sa mosela-seripa"

Nonwane.

Gomme ge kgoši e lwala gwa tšwela<sup>524</sup> motho a re go na he ngaka ka meetseng. Gomme batho ba re e swanetše go bitšwa, gomme mothô yolá, a ba ruta koša ya go bitša ngaka le go re ba swanetše go ema senna. Ba romêla ba mphato wa maogu go e bitša,

bôna ba fihla, ba êma pele ga sediba ba thoma go opela ba re:  
 11 "Yebang tebô re nyaka "ngaka, re nyaka, ngaka motho" o a babja." Ngaka ya re: "Ge nka tšwa le ka se tšhabé ná? la wela dihlaka? bjale ge e re kgaša meetse, ba tšhaba ba boëla gaë. Ba boëla ba romela "Marahlwa" a fihla dira bjale ka ba pele ba tšhaba ba goma. Ba romëla "Matula", le bôná ba goma ba tšhaba. Ba romëla "Dithaga" le tšona tša tšhaba. Ke mo barometšego "Mašobôro" Bašimane ba ba nyane. Ge ba fihla ba opela ba re:  
 "Yebang Yebo, re nyaka ngaka" "Re nyaka ngaka motho "O a babja"

Ngaka ya re: Ge nka tšwa le ka se tšhabé ná? La wela dihlaka? Bonaba re: "Ra tšhaba bjang motho a babja" Ya ba kgaša ka meetse, Ba fela ba emê ba tiišetša go opela. Ke mo ngaka e biditšego ditaola ka ntle ga meetse. Bašimane ba thopa ba opela. Ngaka ya tšwa ya sepela nabo, ba tšama ba opêla le yona e fetôta "E re: Ka tšwa le ka se tšhabé ná? Gomme le bôna ba re: "Re ka tšhaba bjang kgoši e lwala?" Gomme ba fihla motseng ke ge ba sa opêla ba re: "Yebang tebo! Re nyaka ngaka,! Re nyaka ngaka! Motho o a lwala! Ba romëla bašimane ba babedi go tumula diphata tša kgorô, ngaka ya tsena. Gomme batho ba be ba maketše. Gomme ba be ba sa opêla.

Ngaka ya tsena go molwetši ya molaola, ba hlabâ kgomo tše pedi e ngwê ya ngaka e ngwê ya bašimane ba go bolôka kgoši. Gomme ge ngaka e feditše, bašimane bao ba e bušetša gae ba tšama ba opêla.

Gomme ge kgoši e fodile ya direla bašimane ba monyanya o mogolo Tebogo, gomme le setšhaba sa ba rête.

13

Dithai.

Thaïi: Thelo ya tate mmetylwa ke badimo= "Ke ngwedi".

Thai: Ke sepela le moedi ke nyaka more mo ntokotoko ka se o hwetše= Ke tâhipa ya go letšwa".

Thai: Sediba sa magorogaro= "Ke dinkô tša kgomo".

Thai: Ke bitša ke pula= "Ke mabang".

- Thai: Ntlo ya go hloka monyakô= "Ke lee".
- Thai: Ka anega bošašane tlapeng= "Makgayi bana ba dinta".
- Thai: Poo e gotla šopeng la Kônkô= "Ke tšhipi".
- Thai: Ngangaba, ngangaba ga e tsebe mo e tšwelelagô= "Ke legapu".
- Thai: Ntsho tša okamela, tšhweu tša wela= "Ke tšhilo le lwala".
- Thai: Hlochlora bupi o je mokotla= "Serothwana".
- 14 Thai: Ke na le poo e kwibidu ge e kgole ke e ntsho= "Ke hлага."
- Thai: Lehodi le kgerekgetla phagong= "Ke leleme".
- Thai: Moloi mmmina metlweng= "Ke sefakô"
- Thai: Mmutla se tsena motseng banna ba ngwanya ditšhitšhi= "Ke mapolisa". Gomme gape "Ke molato"
- Thai: Ke pana polo tše pedi ge ke sela noka ka di panolla= "Ke Boramphašane"
- Thai: Lekwapana le wele ka merwalô= "Ke sekgora".
- Thai: Ka re ke mo ka re mme Šule= "Ke tsela"
- Thai: Kgomo ye Šo mmulelwa ga tee= "Ke lemati".
- Thai: Mmutla se toma-toma le tsela= "Ke dimekô"
- Thai: Pitsi e kgotla ka leweng= "Ke leleme".
- 15 Thai: Hlakana hlogo o Šuwa mokgophâ e fela fase o dutše= Ke ge dikala di sisinyega kutu e eme".
- Thai: Ke ba ba tshweu makgwatla mengwako ba aga bjang?= "Ke motlhwa ge o aga seolo"
- Thai: Ke kgatlane le lešoboro la Bopedi le swere marumo= "Ke ge tšatši le hlabâ".
- Thai: Ka bereka lekgowa la ntefa ka dijeletla= "Ke dinosi".
- Thai: Thata e tshweu nokeng= "Ke kgwedi".
- Thai: Tlou e hwile mmotong ra tshega sebete ra tšhaba= "Ke i ditšie".
- Thai: Monna Šuó ka mo soding ke marema a gogêla= "Ke nta".
- Thai: Mošimane a feta gwa Šala go nkga= "Ke (motorokare) sethunštsha lerolê"
- 16 Thai: Mošimane a bolêla fase gwa palega= "Ke mokgoma"

Thai: Ka ya Tswetla ke ija setsepa ka bowa ke ija setsepa=  
 "Ke menwana ya maoto".

Thai: Lekopu le Lekopu=  
 "Ke tšhilo le lwala".

Thai: Ntlo ya gešu ke sekrokolo ga e na monyakō=  
 "Ke leš.".

Thai: Banna Šeba ka mo Šoding ba Šitwa ke hlogo ya Kadjiri=  
 "Ke Letswai"

Thai: Dikgomo tša gešu ga di na mebala=  
 "Ke dinala"

Thai: Morokolwana wa mpupjana re o ja re dutše fase=  
 "Ke bogobe"

Thai: Lekokoto la mpja tona le dula ka go ferekana=  
 "Ke Letswa".

Thai: Ra gaša-gaša mphokana bja re go esa ra hwetša o se gona=  
 "Dinaledi"

Thai: Kgarebe tša Mmašadi go re di fitile re bôna ka hlogo go  
 falala= "Ke dipudi".

17 Thai: Dikgomo tša Matebele go lema di a koropetša=  
 "Ke megwapa".

Thai: Sekhekolwqna se letše tseleng=  
 "Ke nkō".

Thai: Thata ye tšhweu Molapong=  
 "Ke kgwedi".

Thai: Kua tlase mokgalakwena kubu di eme ka mesela=  
 "Ke makwala".

Thai: Ke hweditše banna ba Moloto ba rema le Sela-phala=  
 "Ke makēkē".

Thai: Banyana ba botlokwa ba apere ditlora tša go swana=  
 "Ke Dikgaka".

Thai: Le ge di ka tswalwa di phaletše mamosu a ka se nkgake,  
 ge a ka nkgaka e kaba ngopa leso=  
 "Ke 'ma".

Nonwane.

K34 / 71

Monna e mongwē o be a na le mosadi gomme a sena ngwana.

Ka morago a belega ngwana. Ngaka ya re: "Ke Seila-tšatši".

Gomme gwa direga ngwana kgoši a nyaka mosadi, Gomme ba lašla basetsana gore batle. Ge ngwana kgoši a sa ba lebeletše,

kgwatla ntši ya mmotša gore basetsana ga ba ka moka go šetše

18 "Seila-tšatši, a ba gomiša a re: O nyaka "Seila-tšatši".

A ya go batswadi ba gagwē. Gomme ba re: A ka monyala bošigo ka go re: O ila letšatši. Morwa kgoši a tla bošego le thaka tša gagwē. A nyala "Seila-tšatši" bošego a hloga nae "Ba ba

lašla gore ge le ka kwa Tshetlu e bitša le seé, bakwa o bitša ba ya Moselapje wa Šala o tšeela Seila-tšatši diaparo. Ge ba boy a ba sepela le Moselapje. Seila-tšatši a be a ba šetše morago a opela a re: "Ga se Seila-tšatši! ke Moselapje!

O ntšeetše diaparō. Ge ba re ba theetša Moselapje a re: Ke dinonyana. Ge ba fihla pele a bôna makêkê, a tôpa a ya.

Gomme ba fihla gae Seila-tšatši a Šala dihlareng. Ge batho ba ile mašemong Seila-tšatši a tle a Šomê ka gae, ge ba bowa a tsamae a dira bjalo ka mehla go fihla ge ba botšiša,

19 Ngwanabe Mašilo e a beng a Šala gae ka baka la bokgolē. Ka moso Mašilo a Šala gomme, Seila-tšatši a tla ge Mašilo a mmona a moswara a mo khutiša gore Moselabje a se tsebê. Gomme

ba bitša basadi kamoka gore ba tle ba fofê molâtê. Gomme ka mo lêtêng ba be spêtše dipitša tša mafsi a belago. Gomme basadi kamoka ba thoma gm ba fofa ge go etla Moselabje ge a re ke a fofa a bôna mafsi ka go re o be a rata mafsi kudu a fofâla ka gare ga pitša. Gomme a wela a hwela gona. Ka morago ga lehu la gagwe ba tliša Seila-tšatši pele ga setšhaba batho ba makala ge ba mmona ka gobane o be a phala batho kamoka ka botse.

Gomme kgoši ya direla morwa wa gagwē le "Seila-tšatši monyanya o mogolo-golo.

19 cont. Puku ye ké tsebo ya "Tjaketjake Mabitsela""Wa' Malawo"  
O tswetšwe ge go buša Mainamela kgoši ya Moletši. O dula  
Mokolopong. Pele 'o be a dula Moletši.

474

20

K34/71

Go hlagga ga dijō.

Kanagēlanō.

Kgalē-kgalē batho ba be ba sa leme gomme go hwetša dijō  
e be e le modirō wo mothata ka kudu.

Batho ba be ba tsoma diphōfōlō ba e ja nama ya tšōna.  
Ba ruile dikgomo ba e nwa mafsi a tšona, le go a boloka ka  
gare ga lekuka go re a kgahle ba tle ba a je. Gomme ngwaga  
wa ditšie e be e le ngwaga o mogolo wa kgoro. Batho ba be ba  
swara ditšie ka bontšhi gomme ba di apea, ba di anega gore  
di ome, ge di omile ba dihloba, ka morago ba di šila ba di  
bea dišegong le dipitšeng. Gomme ba tlař fēla ba tšea bupi  
20 bjo bja ditšie ba dira mokgapho, ba fēla ba e ja mokgapho wo.  
Gomme ka lebaka le lengwe ba be ba ija bolōkō bja kgomo.  
Ba be ba bo tšea ba bo ruthetša ba tšhela mafsi ba ja. Gomme  
ga tla lebaka le lengwe ge monna yc mongwe a tšere basadi ba  
babedi gomme yēna a rata e mogolō go fēta yo monyane. A fēla  
a ija ka lapeng la yo monyane. Bjale mosadi yo mogolo tswala  
lehufa, a hloya yo monyane a rata go mmolaya, bjale ge monna  
yo a bōna go re ga a kgone go dira khutše, a thoma go sepela  
le naga le basadi ba gagwe. Gomme monna ya a ya a dula huwa  
22 tlase mo dinoka dihlakanago ba ga ba boye ka letadi. Bjale  
ge monna yo a dutši nageng yeo ya kgaufsi le sehlakahlaka mosadi  
e mogolo a bōna lerotse le ba le bitšago letlikitli gomme  
yēna a sa tsebe gore ke sejō gomme a le tšea a le apea, a  
le fa mosadi e monyane go re a je a hwe, yena o be a re ke  
sehlare sa go bolaya gomme ge a bōna mosadi e monyane a phela  
le yēna a tho go ja. Bjale mo sehlakahlakeng go be go le  
mabele le ona ba sa tsebe gore ke dijō gomme mosadi e mogolo  
a boela a rata go bolaya yo monyane ka go mo fa mabele a a  
23 apiillwēgō gomme yēna a phēla gomme ba thoma go phēla ka dijō  
tša sehlakahlaka.

Ge monna yo a tloga mo kgaufsi le sehlakahlaka a tšea  
peu ya dibjalö tše. Ge a fihla a bjala tša bglaya ke sekoro  
gomme ba a hlaolela ona a mela betse. Ba re peu yeuwe e be  
e tlisitšwe ke meetse a noka gomme ga ba tsebe gore a be a  
etšwa kae. Gomme batho ba fela ba lëma mehlaka gore ba félé  
ba bôna dijö tša go hlakantšwa le mafsi.

**Dimela tša bakgale:-**

Mabele-thorö (makgaga) e be e le sejo se se golo sa batho  
ba baso. Gomme mabele-thoro a bitšwa ka maina mantši ka go  
fapania ga mehuta ya mabele-thorö, A mangwë maina ſea:-  
Modipa ke leina la makgaga la kgale. Makgaga goba mabele-thorö  
ke leina la peu e tee fela e na le mehuta ya mabele. Mehuta  
ya makgaga ke ye (1) Moteriana kë makgaga a masehla a  
makuswane.

(2) Lenthata kë makgaga a mahwibidu a botse ka kudu e lego  
ge a etšwa sešegong a phadiša, seêmö sa ôna ke mabele a  
matelele a go rata go ja kë maeba, bogobe bja ôna bo phala  
bja mabele-thorö a mangwë.

(3) Mokhuphola le seêmö sa lôna se fêta kë sa lenthata ka go  
nyane, e fela mmala wa lôna kë o mosêhla; Lebele le le  
ratega kudu ba re le a humiša ke ka baka le ba le bitšago  
mokhuphola ke gore le a khophola motho, ge o le bjetše  
le na le maatla a go mela le go ema letšatši, le go na  
le na le dithorö tše dikgölö gomme letšwa ka kudu.

(4) Mokwibitšane e o mokwibidu seêmö sa ôna se lekan le sa  
motiriana, Le bele le le ratelwa go butšwa ka pêla ga lôna  
le tšea dikgwedi tša tharö. Ke tšona peu tše nne tše di  
rategago go batho ba baso, tše dingwe ke dipeu tše di se  
nago maina ka ga hlakanana ga dipeu tša mehuta-huta.

Bjale re bôlêtše ka ~~mugugw~~ makgaga, kamoka dipeu tše di  
a bunwa, tša fôlwa batho ba šila dithorö ba apêa bogobê.

Lebele le lengwe la go nyako swana le makgaga ke letodi, le lōna le bjale ka makgaga la lewa dithoro ge le ſitſwe. Lehotsa (millet) ke lebele la go ratega mo pula e sa nego ka maatla, gomme ge le bjetſwe le ema letſatſi le go na le butſwi ka pela le kōbe tlala ge mabele-bele a se a butſwa, Le lōna le lewa bjale ka makgaga.

26 Dipeu tſe dingwe ke tſa marotse gomme marotse a na le mehuta ya ḥna e le lethikitla le letalele, lepotse, ke la nkgolo gomme a a kgabelwa a apēa thopi.

Ditloo ke mehuta e mebedi. Ditloo-marapo tſa go epja bana tſa apea dihlakhu.

Ditloo-makē di epja bana gomme tſona di ka leva di le tala go ba tſa gadikwa tſa lewa, mo go ngwē di ſomiſwa bjale ka ſeſebo. Dimawa (Kaffir beans) tſona di ba le bana bjale ka tſa ſekgowa, di apea dihlakhu.

Leraka e legō kgapa ge e sa le boleta, batho ba e bitſa leraka ba ija bjale ka lerotse, gomme ge le omile le ba palela go ja ba le bitſa kgapa.

27 Dinyaba kē peu ye e rego ke ya lekgaga e fēla yōna ga e lewe dithorō e lewa lehlaka e lego meetse a lehlaka.

Gomme gare ga dibjalo tſe makgaga ke dijo ruri. Ge latele legotſa le letodi. Tſe dingwe dipeu ke dijō nyana ga di lewe ka kudu.

Dikenywa tſa naga.

Mahlatswa, dinobe, dikhubjane tſe di hwetſwa kudu Hananwa. Marula, direē, dimopjane, dimupjane, mabilō, dithokolo, magoyo, diphaga ditlatlwa, ditobetobe.

Tſe dingwe dikenywa tſa naga ſi di:-

Ke dihlō, dihlalabu, matlebo, ditſhidi, dihlatswa-moru, n̄k dihlalehlake, ditsoma, dipolo, mago, ditulatulane, dikomokomo, bolopi, kamoka tſe di butſwa go thoma ka kgwedi ya November go fihla ka March ka ngwaga o mong le o mongwe.

G Gomme gôna le dikenya tša marega. Ke mašala, ditsadi, le magwagwa. Ka moka dihwetšwa kua mellwaneng wa Transvaal le Poti "Portuguese East Africa" le Boroka.

Ke tsebô ya Mokhudu, O hweditše tsebo ye ka go sepela, bjale o dula Hananwa.

Tše dingwê Matlobja di butšwa mariga di lewa dikênywa.

Dikgokgonô ga di kgobe di lewa ngwaga kamoka, e fêla mariga dibose. Diumo le mapurathole, moroba-diepe, di butšwa ge dikgomo di tsena mahlakeng di lewa dikênya. Dikwerekwere, dihlöhlo, diodiri, didupa-tau di butšwa selemo di lewa selemo. Dihlone, diphurokwi, diphula di butšwa mariga di lewa dikenya. Marutla a butšwa mariga a lewa dikgaphana, ka phata, ka seatla o a hlatša. Magea le ôna a lewa kgapana ka phata a butšwa ge ba buna.

Mako, mphuru, mola, dipidikwa, diphiri-mphiswane, dihlökolwane, digokgwane di lewa dikenya selemo. Maapara a lewa dikenya ge dikgomo di tšwa mahlakeng.

Ke tsebô ya Ratau wa Matlwana. E be a dula Hananwa go go buša Kibi le Kgaluši.

### Mafsi.

Mafsi kë sejô se se golo go batho ba baso. Go gama ga mafsi; Mošimane e a tsoga o a hlapa gomme a ya kgorông. Ge lebaka la go gama le fihla mošimane o swanetše go ema godimo ga thata ya lešôrô. A thome go hlabo mokgoši a re "Tšikwana-Le hlabile la monye mokgalaka". Banenyana ba tla tla ba tliša ditšikwana, ba di bea ka ntle ga lešaka e mongwê le e mongwê ge a bea o a lotšha le ge e le gore mošimane ga a kgaufsi kë molao go lotšha. Bjale mošimane o tlo thoma go gama, a thoma ka di tswetši kë gore tša dinamane tše dinyane, mo gongwê ke kgomo tša mothobe goba kgatsele ge e le tša kgatsele a tšela ka pitšeng ya kgatsele. A game tše dingwe a tšele ka ditšikwaneng go fihlela a fetša. E fêla bašimane ba ka gama e

le ba ba ntšhi. E fēla mokgwa wa go gama ke gore e mongwe a game e mongwē a kwate. Ge ba fēditše e mongwe o tla ema gape a re "Mafsi a kgomo, Lebese". Gomme banenyana ba tla tla ba lotšha e mongwe le e mongwe o tšea tšikwana ya boo o iša ka gae. Bašimane bōna ba swanetše go šala ba rita kgatše kgorong.

- 31 Matšatši mararo ge kgomo e tswetše kgatše e bitšwa matšwa-godimo. Ke gore kgatše e kgahla ka noši ge ba e apēile. Ka morago ga fao ba e rita ka bupi, gomme mohla namane e riepega mokhubo kgomo e ya ka gae, ke go re mafsi a yōna a gamelwa ka gae, mafsi a mafēlēlē ge e tla gamelwa ka gae ga a apewe gomme ūna a ya nwewa. Gomme ge motho fihla a hwetša batho ba gama, ge a nyaka mafsi o tlo re go bagami "A e rage moeng". Gomme bōna be tla nafa mafsi a nwa. Yēna ge a leboga o tlo re "A e tšwele thongwana". A ka bōlēla mmala o mongwē wo a o ratago. Gomme ge e le mafsi ka gae a tla šomišwa bjale ka sešebo. Mafsi a lewa a sa tšwa korong. Ce e le a mantši ba tla a tšhela ka dikgapeng le ka ditšikwaneng gore a kgatše. Bakgale ba be ba šomiša ka kudu lekudu e lego mokgophwa leseba ka tlase, mafsi a lona x ba re ke a bose ka kudu. Gomme le ditšikwana di na le lesoba ka tlase. Sa mathomo ba tšhela mafsi ka pifšēng ya go hlōka lešoba, go sasa mafsi a kgahlile kudu ge e le selemo. Bjale ba a okola mafsi a mabotse a ka godimo gomme ba tšhela ka pitšeng ye ngwē ya lešoba gomme ka tlase ga yōna ke lešoba le le fitišago mafsi a matshetshe (whey) go pitša ya ka tlase. Mafsi a ea pele ge re okōla a bitšwa lekgahla. Gomme a a okotšwego a bitšwa lenge gomme ge pitša e tletše lenge, lengwe le a thitwa ba hwetša makhura. Mafsi a ka ja ke mang le mang, e fēla lenge le lewa ke ba hlomphegi.

Gomme ge ba hlatšwa makhura, meetse a go hlatšwa makhura ba bitša mahlatšwetšo ba ka šeba ka ūna goba ba apea bogobe.

Bašimane ba li ba kuwa kgorong bōna ba ja kgorong ba tšwa le dikgomo, bōna ba phela ka go ja molatša, ge ba boy a hageng ba ja

- 34 molatša wa bogobe bja bosasa ba šeba ka mafsi le nama ya dinonyana le diph&6f&6lwana tše nyane.

Ba re mošimane wa go ja molatša o na le lebelo ga lape le ge a išitše dikgomo mokat&ng. Bôna ba tlogo kgorong ge batho ba lle ka lapeng.

Dij&.

- Nama ke sejo se se bego se sa hl&k&g&g e bathong ba baso. Bašimane ge ba ile go diša ba be ba boy a le dinonyana tše ba di bolaileg& ga mmogo le diph&6f&6l&. Mošimane yo a bego a sa atiši go bolaya o be a bitšwa Mašia-godiša. Gomme le kgoši e be e rapa mas&1& a go tsoma ba ye ba bolaye diph&6f&6l& tše dint&hi, kgoši e ngwe le e ngw&e kgale e be e rapa lesolo goba ga tee ka Ngwedi. Gomme ge nama ya les&1& e boile, kgoši e tla di ab&la batho, yôna e na le tše e swanet&ego go di ja. Phohu ke nama ye e tsebegago ya kgoši. Le lehono o kwa motho a re ke moja phohu ke gore o re ke yêna kgoši. Le m&no a tlou a be a išwa mošate. Batho ba be ba sa bolaye diph&6f&6l& ka kudu tše ba di ruilego, ba be ba eja nama ya tšona ge di hwile le ge kgoši e hlabets&e dira ge di t&o. fonya, le ge ba hlab&la menyanya. Bašimane bôna ba b& ba tlala go beša nama kg&r&ng, ka ka ge lebaka la bôna la go ja le sa swane le la ka lapeng, la ja e sa le ka bosasa ba nt&ha dikgomo. Ka lapeng ba ya apea nama ya bôna ya go šeba, nama ka lapeng ba beša ge go se na sebaka sa go apea, le ge ba nyaka nama ya go ja f&la.

Temo.

Nageng ya gešo go lemelwe mabele thor& (makgaga) mafela, dinawa, marotse, mphogo, ditlogo, dinyoba, magapu, letodi le legotša.

Ge e le ka go ja ga dild& tše re ſet&e re bolet&e ka letlakaleng la dij&. Gomme mo di hlagago gona ga go tsebje. Ka ge le kwele ge re bol&la ka ga dij&.

- 37 Gomme mo go dipeu tše go bipela ditlogö. Gomme ga re ga dipeu peu ya pele kē lekgaga le le bego le bitšwa modipa, e re e boletšego ge re bolela ka ga dijö. Modipa pele e bē e le sejo se se gōlō ka maatla.

Gomme go tla ga makgowa gwa tla le mafela, kē ge batho ba rata mafela kudu, Ba thoma go rata modipa.

Serëtö:- Šala mogwë Ramoso, re ja go ja tšhweu-tšhweu ya seloko.

Wêna modipa o Šala me Ga-Malebogo. Re ya Matebeleng naga ya lehumo.

- 38 Modipa o bjetšwe pele ga Malebogo kē ka baka le ba rego Šala ga Malebego. Gomme ga re tsehje gore ba Malebogo ba tšwa nao ga Malete bjale ka ga e le mo ba tšwago gona.

Modipa o mela godomo ga thaba, o kgôna go emela kômélêlö. Le gona o tšwa o le bose mo dišegong o phala pele ge o ešo wa epelwa, le go na ga o rate ke dinonyana.

Bjalwa ba modipa bo bogale kudu ga bonwe ke ngwana.

Mokopu ye ke peu ya go swana le lerotse, e lewa bjale ka lerotse, ba bangwë ba re ke (magowane). Maschla o nyako swana le morepa, o a apewa bjale ka morepa, le ge o le tala o a lewa.

Marope le tše di a bjalwa di swana le morepa, di lewa ga di apeilwe.

- 39 Mehlehlwa e a bjalwa ya lewa modu le gale ka morepa, e ka apewa go be ya lewa e le tala. Letlobje ona ke mohlehlwa o mugolo wa bose bjo e rego ba tšhetše suikiri.

Lenonya go ba lehlcko kē se bjalo se ba tšeago dithorö tša sôna ba kgôtlêla morögö.

Ditšhekgele go ba matlapala di swana le merepa e fêla tšona ke tše disco, le thitö ya ona ke ye nyane.

Sefadi goba kgwadi bana le swana le lerotse gomme sekgahla sa sôna kē se se thata, kē gona ba ja botêne bja lôna.

Peu e a kgethwa ka mo go swanetšego, e ngwë re kgetha botse, e ngwë re kgetha bogolo, e ngwë re kgetha ka gore

474

40 mmaya a le bose. Gomme peu tše di tla bolokwa disegong go ba dikgapeng. le dipitšeng go fihla ge go lengwa.

Peu tša sesotho di a gašwa ka go phatlatša. Batho ba tšwa letšema la go lema ka go lema tšhemo ya kgoši gomme ba fiwa tumelēlō ya go lema,. Peu ba gaša ka seatla. Motšo e mongwē le e mongwē o be a gaša ka yêna nong. Gomme a lema lema tšhemo ya gagwē a le nnoši, ge a palelwa o be a bitša batho ba mo thuša go lema, gomme a ba nea bjålwa. Lotšema le rapja ka bjålwa le nama, batho ga ba nyake moputso wa go feta mo.

41 Ba tla tla ba lema ba enwa bjålwa e se go kudu ba ja le dijō. Gomme bošego ba tla nwa bjålwa kuwa lapeng, ba bine, ba opele dikoša mo lapeng la morapa letšema.

Mabele a sesotho a hlagolwa ga tee, go tlala go hlagôla basadi, banna le bôna ba a hlagôla ka lebaka, go hlagolwa ka megoma, go hlagola le gona go ka ba le letšema la go swana le la go lema.

Go Buna mabele a bunwa mariga, kē bana le basadi. Peu ya go bunwa pele kē lerotša. Ka gore e bukwa ka pela. Fola e bunwa lehlabula kē banna.

42 Sa pele batho ba thoma go ja lehlabula, go kga mafela dinawa le tše bjålō ke mo ba tlogo buna dipeu ka go butšwa ga tšôna. Le go buna go ka dirêlwa letšema la go swana le a pele ge motho a ſaletša le ge mabele a tletše.

Batho ba kgale ba be ba buna mabele, ba fola nageng a apêlwa nageng ba fêla ba e ya go tše nageng e le go re ba dira bjålō ka go tšhaba dira, go re ge ba tšhaba mabele a ſale nageng ba tle ba bowe ba a tšeë. Bjale batho ba lehono ba a buna, ba a rwala ba a tliša gae, a folwa gae a epelwa ka mašakeng.

Ba kgale ba be ba fola ka metshe, ba dirile lehudu fase, gomme ba a setle. Le hono makgaga a folwa ka diphatha,

474

43 mafela a kgobolwa ka mafsika.

Makgaga a epelwa dišegong ka ſakeng, mafela a bewa dihotlong ge a ešo a kgobolwa gomme ge a kgobotšwe a bolokwa matlalong, mole teng wa ſeſego ba tſhela molora le nokö. Ba-kgale ba be ba bee diſego ntle godimo ga diphata ka gare ga dihlare gore ba ſetshwenyege ge ba tla go tſea mabele a go ja, go fihla ge a fēla ge a fedile diſego tſa nageng di khupētſwa ka mabjang, tſa gae di a fegwa.

44

Maſemo. Maſemo ge re bolela ka maſemo a batlokwa, re tla bōna go re a abēlwa kē kgobi, gomme maſemo a batamelana, ba beēlana mekganö, ke gore mo tſhemo e fēlagö go ba le ſegöra, (bjang gare ga maſemo). Batho bōna ba kgetha mo ba ratago go lema gona e fēla re bōna gore batho ba ka ſe leſe mogola o ſa lengwa ge o ſe na dihlare le matlapa. E fēla batho ba rata maſemo a kgaufsi le gae kudu ka gobane a hula mosēpēlē, re ka bōna a batlokwa a dikeleditſe motſe. Maſemo kgale a be a fetana ka go ſoma ga batho le go ſe lape go rema dihlare.

Bjale maſemo a elwa, le a basadi fēla kē a banna. Fēla yo a nago le basadi ba bantshi a ka dumelalwa go ba le maſemo a go ſekana basadi ba gaewe.

45

E fēla maſemo ga a rekwanwē, ge e ſe go tſea tſhemo ya yo moni, wē ge a khudugile le ge a ſa e rate, motho o ba a ka ſeke a amogwa tſhemo ka kgang. Meingano ya go ſe bonatſe e be e lokišwa pele bathoma go lema.

Ratau,

Thaka ya Matlwana,

O be a agile Hananwa.

Dinkoko go-ba ditſie.

Mehuta ya ditſie kē e mentshi e fēla bontši bja tſona kē tše nyane le mogola wa tſona ke o monyane, kē gona ga di tſebje kudu. Tſie yé e tſebegagö gagöli kē makererö, e bogo ditſie ruri, di tla ka bontši, batho ba di gola e ba ſeſeo, gomme

46 tšona di tla lebaka le lengwē le lengwē, gomme ge di fihlile lehlabula di senya mabele, Selemo di fetša bjang. Gomme tšona ge di gotše di a rama kē go re di bēela mae mo mobung gomme tšona di tla feta di eta di hula batho. Gomme mae a tšona a tla šala a ithwathwaša ya ba boyane. Gomme bjona bo a senya ka gore ga bo tloge ka pela.

Tatagopē yona ke tšie ya go fēta lekerere ka go nyane. Gomme yona e ba gona selemo gomme ga e sepele ka seboka batho ba ka e swara mehlakeng.

Mohlohopudi o feta dingwe ka botelale gomme mmala wa yōna kē wo motala, o hwetšwa selemo.

47 Mampota-boswa ke e nyane gomme le yōna e swarwa mehlakeng. Ditšiē tše di ka gadilwa goba tša bešwa.

Makerere a apewa ka ge a swarwa ka bontāi. Tšie ke sešebo se bose.

Go ja. Batho ba baso ba ja ga bedi ka letšatši, ge e se bana bōna ba ja ka lebaka le lengwē le lengwē ge ba na le tlala. Gomme batho ba ja ga tee ge gona le tlala. Dijo di solwa kē mosadi goba ngwanenyana yo a rutilwego go apea ga botse.

Bašimanyana ba ja ba le noši, ba ka ja ka bogolo goba ba je le ba malapa a mangwē e fēla ba ntše ba ija ka bogolo le banenyana ba ja go swana le bašimane. Mosadi o ja a nnoši, o jela ka pitšeng ge a rata a ka ja sethaka le basadi ba bangwe.

Monna yēna o jela ka mogopong a le noši le yēna a ka ja le sethaka le banna ba bangwē. Gomme monna o solelwa makakō a selelago ka molao. Gomme ba mo Šebetša ka marapo ba tšhela moro o monyane. Go reta monna ge a ija.

Serētō:- Makakō a monna a selela, go Šeba ga monna kē go thatha, wa polopotla o fetša sešebo.

Molao ge go lewa kē go se sware fase, le go se tshwe<sup>mare</sup>. Motlo ge a tla ju o swanetše go hlapa diatla.

49 Bjalwa. Bjalwa bo apewa kē mosadi, ba šila mohlaba wa mabele le mpogo. Gomme ka ka ge batho ba fetana ba sa swane

le mabjalwa a bôna a ya fapana. Go nale ba go se kgôñê go dira bjålwa ba dira bjålwa bo bo bitšwago phire, ke gora ga bo bose le gona ga bo tage.

Gona le ba go dira bja bose e begô bjo bo bitšwago bjålwa bjo bogale.

Go omêla mohlaba. Mabelc e lego ~~mukumku~~ makngaga, a ya tšewa e le dithoro, a enwa ka meetse, go tšea letšatši le ge a le a mabedi, gomme ba a enola ba a tšhela ka sakeng ba a bea fêlô ga bothito le ge e le ka moraleng e fêla batho ga ba a dumelawa go dula godimo. Gomme ba tla o lesa beeke, ke mo ba tlagô go ontšha ka sakeng ka lebaka leš o tlo ba o metše o na le medu gom e ba o tšea ba o anega, ge o omile, ba tla o ſila ya ba hupi. Ge ba dira bjålwa, ba tla kga meetse ba tšhela dipitšeng gomme ba tšhela le hupi bja mohlaba, ke mo ba go bitšwago go titiela bjålwa, gomme ge ho thoma go bela ba bo tšea bja apewa, gomme ge bofodile bo bušetšwa ka dipitšeng ba oketša hupjanya, gomme ba tla thoma go bâla ke mo ba tlagô go bitsa motho wa go tseba bjålwa ge ba betše a tla a bo kwa, gomme ge a re bo betše ba tla bo hlotla, gomme bja tšhelwa dipitšeng go lokela go nwewa. Gomme mosadi wa lapa o tla bea phihlc, e é tlagô nwa ke monna wa lapa ge bjålwa bo fedile.

Gomme mong wa bjålwa o tla bitsa bohole ba a ratago go nwa nabo ke gore ke ba ba mmitsago ge ba nale bjålwa. Gomme ge banna ba biditšwe pitša e tlišwa pele ga bôna, gomme mong wa lapa o tla ſoma, a re "Banna ba gešo se ke bolaillego ke se!" Gomme bôna ba tla tšhelana ka bogolo bja moloko, ge ba feditše, mong wa bjala o tla kga a nwa, ba re ke go tloša molemo. Bjale go tla dula motho wa go ba kgela ba e nwa, ba ba khotšego ba tla laſla ba sepela.

Motho ge a tsena mo ba nwago bjålwa o a lotšha, ge ba mo dumela o a tsena, ge ba sa dumele o a goma.